

# Ràdio Lengad'Òc

## charra occitan

Ràdio Lengad'Òc a son ostau dins lo **barri** Figuriòlas a Montpelhièr, còsta la Friche de Mimi, dins un entrepaus de la cort Vernhe e alarga sus las ondas la lenga de tot un país.

Avans que Ràdio Lengad'Òc espeliga en 1999, l'occitan **s'acantonava** dins una croniqueta sus Ràdio Clapàs. S'es expandida **a beles paucs** de tal biais que s'impasèt l'idèia d'una ràdio associativa cent de cent en lenga d'òc. «La dòsi omeopatica es fòrça eficaça en radiofonia occitana. Quau compren se carra d'escotar. Quau compren pas, paciènta un pauc», çò ditz Brunò Cecillon, lo director de la ràdio (95,4 FM). Abarida dins lo provisòri duradís, la ràdio menèt puòis una batèsta omerica amb lo Conselh Superior de l'Audiovisual (CSA) que lo mondin Domenge Baudís n'èra lo baile, per obtene sa frequéncia pròpria. «L'avem ganhada en 2006 perqué avièm engimbrat une vertadièira dinamica alentorn de la nocion de país. En seguida, per la rampelada d'ofèrta a l'escala de Lengad'Òc, volièm ocupar lo territòri dau servici public». Es uòi causa facha : Ràdio Lengad'Òc emet 24h/24h despuòi Montpelhièr, Seta, Alès, Millau, Sant Africa e Mende, emai fins a Niça e la Còsta d'Azur via la ràdio numerica terrèstra.

### Òc, francés e creòl

Sus las ondas, se parla occitan, mas tanben francés e creòl... per l'espòrt ! « Es un experiment concret dau viure-amassa. Sèm dins una amira d'alteritat. Impasas pas ta lenga a l'autre, mas el te deu pas empachar de parlar la tieuna », comenta Brunò Cecillon. Lo benevolat, aquò's plan, professionalizar las competéncias, es melhor. Una autre mission de la ràdio es estada de professionalizar lo trabalh. Un pauc a l'estrech dins « son estudiò 2 membres », la ràdio aprofiecha 2 CDI a temps plen, 2 CAE a temps parcial e la plataforma d'escambi radiofonic per recuperer d'emissions de las estacions sòrres de Narbona, Tolosa o d'endacòm mai. Ràdio Lengad'Òc vòl tocar lo mond d'aicí e se volenta ràdio de Miègterrana-Nòrd. Coma s'aviá fach sieuna la paraula d'Ives Roqueta per quau « Miègterrana es una plaça publica ».

**/ Barri /** à l'origine rempart, a fini par désigner les faubourgs ;  
**/ s'acantonar /** se cantonner ;  
**/ a beles paucs /** petit à petit.

### Ràdio Lengad'Òc cause occitan

**Ràdio Lengad'Òc est hébergée dans le quartier Figuerolles à Montpellier, à deux pas de la Friche de Mimi, dans un entrepôt de la cour Vergne et diffuse sur les ondes la langue de tout un pays.**

Avant la naissance de Ràdio Lengad'Òc en 1999, l'occitan était cantonné à une simple chronique sur radio Clapas. Sa durée s'est étendue au fil des ans et de telle sorte que l'idée d'une radio associative 100% en langue d'Occ s'est imposée. «La dose homéopathique est très efficace en radiophonie occitane. Celui qui comprend écoute avec plaisir. Celui qui ne comprend pas patiente un peu », assure Bruno Cécillon, le directeur de la radio (95,4 FM). Nourrie au provisoire qui dure, la radio a ensuite mené une bataille homérique avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) alors présidé par le Toulousain Dominique Baudis pour obtenir sa propre fréquence. « On l'a décrochée en 2006 parce que nous avions constitué une réelle dynamique autour de la notion de pays. Par la suite, lors de l'appel d'offres à l'échelle du Languedoc, nous voulions une occupation du territoire du service public », ajouta-t-il. C'est aujourd'hui chose faite. Ràdio Lengad'Òc émet 24h/24h depuis Montpellier, Sète, Alès, Millau, Saint-Affrique et Mende et même jusqu'à Nice et la Côte d'Azur via la radio numérique terrestre.

### Oc, français et créole

À l'antenne, on parle occitan mais aussi français et créole... pour le sport ! « C'est une expérimentation concrète du vivre ensemble. Nous sommes dans une démarche d'altérité. Tu n'imposes pas ta langue à l'autre mais lui ne doit pas t'empêcher de parler la tienne », commente Bruno Cécillon. Le bénévole c'est bien, professionnaliser les compétences, c'est mieux. Une autre mission de la radio a été de professionnaliser le travail. Un peu à l'étroit dans « son studio 2 pièces », la radio bénéficie de 2 CDI à temps complet et 2 CAE à temps partiel et profite de la plateforme d'échange radiophonique pour récupérer des émissions des consœurs de Narbonne, Toulouse ou d'ailleurs. Radio Lengad'Òc s'adresse aux gens d'ici et se veut radio du Nord de la Méditerranée. Comme si elle avait fait sien le mot d'Yves Rouquette pour qui « la Méditerranée est une place publique ».



[radiolengadoc.com](http://radiolengadoc.com)